



CRNA GORA  
PREDSJEDNIK

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O**  
**PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU**

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Dvanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini, dana 10. jula 2017. godine.

Broj: 01-691/2

Podgorica, 18.07.2017. godine



Fljor Kušanović

Na osnovu člana 82 tačka 2 i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Dvanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini, dana 10. jula 2017. godine, donijela je

## **Z A K O N** **O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I** **OBRAZOVANJU**

### **Član 1**

U Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni list RCG“, br. 64/02 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 80/10 i 40/16) poslije člana 3 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Dostupnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja**

### **Član 3a**

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje je jednako dostupno svakom djetetu i ne može biti neposredno ili posredno ograničeno po osnovu: pola, rase, boje kože, jezika, vjere, nacionalnog, etničkog ili drugog porijekla, smetnje i teškoće u razvoju, socijalnog porijekla ili drugog ličnog svojstva ili okolnosti, u skladu sa posebnim propisom.“

### **Član 2**

U članu 4 stav 1 poslije tačke 6 dodaje se nova tačka koja glasi:  
„6a) razvijanje interesovanja djece da kroz igru i zabavu usvajaju strani jezik;“.

### **Član 3**

Član 5 mijenja se i glasi:

„Predškolsko vaspitanje i obrazovanje ostvaruje se u predškolskoj ustanovi, osnovnoj školi, obrazovnom centru i resursnom centru (u daljem tekstu: ustanova), kao i u porodici, u skladu sa ovim zakonom.

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje organizuje se u ustanovi, zavisno od uzrasta djece, u jaslucama i vrtićima.“

### **Član 4**

U članu 10 riječi: „i nauku“ brišu se.

### **Član 5**

U članu 11 stav 1 alineja 4 briše se.  
Dosadašnje al. 5, 6, 7 i 8 postaju al. 4, 5, 6 i 7.

### **Član 6**

Član 13 briše se.

### Član 7

U članu 14 stav 1 riječi: „kraći, specijalizovani i drugi programi“ zamjenjuju se riječima: „kraći i specijalizovani programi“.

### Član 8

Član 15 mijenja se i glasi:

„Primarnim programom predškolskog vaspitanja i obrazovanja (u daljem tekstu: primarni program) utvrđuju se obim i oblici vaspitno-obrazovnog rada i program engleskog jezika sa djecom do polaska u osnovnu školu.

Program iz stava 1 ovog člana realizuje se u javnoj i privatnoj ustanovi.

Ustanova je dužna da ponudi program engleskog jezika djeci uzrasta od tri godine do polaska u školu, u skladu sa opredjeljenjem roditelja.“

### Član 9

Član 17 mijenja se i glasi:

„Specijalizovnim programom predškolskog vaspitanja i obrazovanja (u daljem tekstu: specijalizovani program) utvrđuje se oblik i sadržaj vaspitno-obrazovnog rada po određenim oblastima i sferama interesovanja (muzička, dramska, jezička, likovna, kulturna, sportska, rekreativna, zabavna i dr.), iskazanim sklonostima djeteta i opredjeljenjem roditelja.“

### Član 10

Poslije člana 17. dodaje se novi član koji glasi:

#### „Programi po trajanju

#### Član 17a

Primarni program realizuje se kao cjelodnevni program u trajanju od šest do devet časova ili kao poludnevni program u trajanju od četiri do šest časova.

Kraći program realizuje se u trajanju od tri časa, a specijalizovani program u trajanju do četiri časa.“

### Član 11

Član 18 mijenja se i glasi:

#### „Drugi programi

#### Član 18

Ustanova može da, u skladu sa prostornim i kadrovskim mogućnostima, organizuje program boravka djece, kao i druge programe za animaciju i zabavu djece.

Za programe iz stava 1 ovog člana roditelji plaćaju naknadu čiju visinu utvrđuje organ upravljanja ustanove, uz saglasnost Ministarstva.

Način organizovanja programa iz stava 1 ovog člana utvrđuje se statutom ustanove.“

### Član 12

Član 19 mijenja se i glasi:

„Primarni program utvrđuje Nacionalni savjet za obrazovanje (u daljem tekstu: Savjet).

Kraći program, specijalizovani program i druge programe utvrđuje ustanova, uz saglasnost osnivača, uz prethodno pribavljeno mišljenje Savjeta.“

**Član 13**

U članu 21 stav 2 riječi: „usavršavanje nastavnika“ zamjenjuju se riječima: „profesionalno usavršavanje zaposlenih“.

**Član 14**

U članu 24 stav 3 zarez i riječ „posebni“ brišu se.

**Član 15**

U članu 28 stav 1 riječi: „vaspitač saradnik“ zamjenjuju se riječima: „nastavnik engleskog jezika“.

U stavu 2 poslije riječi „smjera“ briše se tačka i dodaju riječi: „odnosno zdravstveni tehničar.“

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Vaspitno-obrazovni rad sa djecom uzrasta od tri godine do polaska u školu obavlja vaspitač, a preventivnu zdravstvenu zaštitu djece medicinska sestra, pedijatrijskog smjera odnosno zdravstveni tehničar ( u daljem tekstu: trijažna sestra).“

U stavu 4 riječ „saradnik“ briše se.

Poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:

„Vaspitno-obrazovni rad za program engleskog jezika obavlja nastavnik engleskog jezika.“

**Član 16**

Naziv člana 28a mijenja se i glasi:

**„Biblioteka igračaka i knjiga“.**

**Član 17**

U članu 28b stav 3 zarez i riječi: „vaspitač saradnik“ brišu se.

**Član 18**

Član 29 mijenja se i glasi:

„Vaspitač može biti lice koje je završilo dvogodišnji studijski program predškolskog vaspitanja i obrazovanja, odnosno VI nivo okvira kvalifikacija (180 CSPK-a) ili VII nivo okvira kvalifikacija, podnivo jedan (240 ili 300 CSPK-a) za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Nastavnik engleskog jezika može biti lice koje ima VII nivo okvira kvalifikacija, podnivo jedan (240 ili 300 CSPK-a), ili nastavnik engleskog jezika koji je završio dvogodišnji studijski program engleskog jezika.

Stručni saradnik može biti lice koje ima VII nivo okvira kvalifikacija, podnivo jedan (240 ili 300 CSPK-a) odgovarajućeg profila (psiholog, pedagog, defektolog-logoped, socijalni radnik, nutricionista i dr.).

Trijažna sestra, odnosno medicinska sestra, odnosno zdravstveni tehničar može biti lice koje ima najmanje IV nivo okvira kvalifikacija, podnivo jedan (najmanje 240 CSPK-a).“

**Član 19**

U članu 30 stav 3 tačka 1 zarez i riječi: „odnosno vaspitača saradnika“ brišu se.

**Član 20**

Naziv člana 32 mijenja se i glasi:

**„Sanitarно-higijenski pregled“.**

U stavu 1 riječ „ljekarski“ zamjenjuje se riječima: „sanitarно- higijenski“.  
Stav 2 briše se.

**Član 21**

U članu 33 stav 1 mijenja se i glasi:

„U okviru nedjeljnog radnog vremena vaspitač, nastavnik engleskog jezika i stručni saradnik imaju 26 časova neposrednog vaspitno-obrazovnog rada sa djecom.“

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„U okviru radnog vremena iz stava 1 ovog člana, nastavnik engleskog jezika ima 30 minuta rada u jednoj vaspitnoj grupi, dva puta sedmično.“

U stavu 4 riječi: „vaspitača saradnika“ zamjenjuju se riječima: „nastavnika engleskog jezika“.

Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 3, 4 i 5.

**Član 22**

Poslije člana 38a dodaje se novi član koji glasi:

**„Usklađivanje rada ustanova****Član 38b**

Ustanove su dužne da usklade svoju organizaciju, rad i opšte akte sa ovim zakonom, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja akata iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se postojeći akti, ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.“

**Član 23**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 26-1/17-9/4

EPA 193 XXVI

Podgorica, 10. jul 2017. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 26. SAZIVA



PREDSJEDNIK  
Ivan Brajović

*Ivan Brajović*